

**MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU  
IZMEĐU**

**NACIONALNOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE I REGULACIJU U OBLASTI  
KOMUNIKACIJA RUMUNIJE**

**I**

**AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST  
CRNE GORE**

**KOJI OMOGUĆAVA SARADNJU I RAZMJENU INFORMACIJA U OBLASTI  
ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I POŠTANSKE DJELATNOSTI**

Nacionalno tijelo za upravljanje i regulaciju u oblasti komunikacija Rumunije (ANCOM) i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP) (u daljem tekstu "Potpisnice Memoranduma");

**Postupajući** u cilju daljeg proširenja prijateljskih odnosa na osnovu ravnopravnosti i međusobne koristi,

**Uviđajući** međusobni interes za uspostavljanje partnerske saradnje u oblasti regulacije elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti,

**Imajući u vidu** činjenicu da bi saradnja između dvije Potpisnice Memoranduma doprinijela razvoju dosljedne regulatorne prakse u ovim konkretnim oblastima,

**Uviđajući** značaj koji usluge elektronskih komunikacija imaju za društveno i privredno blagostanje obje zemlje,

**Imajući u vidu:**

- a. Zajedničku osnovu za planove i programe, i svoju spremnost da održavaju redovne kontakte i razvijaju praktičnu saradnju po pitanjima koja se odnose na usluge elektronskih komunikacija,
- b. Koristi koje i ANCOM i EKIP mogu imati od saradnje ova dva regulatorna tijela po pitanjima razmjene informacija, iskustva i dokumentacije koja se odnosi na razvoj regulacije elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti u obje zemlje.

**Uvjerene** da je potrebna i poželjna veća saradnja između dva tijela, Ovim dokumentom postigle su dogovor da sarađuju u cilju razmjene informacija i iskustva, kao što je navedeno u daljem tekstu:

## Član 1 - Cilj saradnje

(1) Glavni cilj Memoranduma o razumijevanju je uspostavljanje potrebnog okvira za saradnju i razmjenu informacija između dvije Potpisnice Memoranduma, u skladu sa njihovim zakonskim nadležnostima u oblasti regulacije i praćenja aktivnosti u sektoru elektronskih komunikacija i poštanskih usluga. U tom cilju, Potpisnice Memoranduma imaju pravo da obavljaju zajedničke aktivnosti.

(2) Saradnja uglavnom ima za cilj da promoviše razmjenu informacija koje se odnose na pravni okvir koji se primjenjuje na sektor elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti kada je riječ o regulaciji i konsultacijama u ovim oblastima, kao i razmjenu iskustva.

(3) Potpisnice Memoranduma predviđaju da će takva saradnja podržavati regulatorne aktivnosti koje preduzimaju obje strane u cilju podsticanja konkurencije u sektoru elektronskih komunikacija i poštanskih usluga i interesa krajnjih korisnika, u skladu sa najboljom evropskom i međunarodnom praksom.

## Član 2 - Oblasti saradnje

Da bi se ojačao institucionalni kapacitet Potpisnica Memoranduma, glavni pravci saradnje između dviju strana obuhvataju sljedeće oblasti:

- a) redovnu razmjenu informacija koje se odnose na razvoj politika i strategija elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti u njihovim zemljama;
- b) redovnu razmjenu informacija o njihovim nacionalnim zakonima i propisima u oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti, uključujući svaku njihovu izmjenu ili dopunu;
- c) razmjenu iskustva u oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti;
- d) organizaciju odgovarajućih seminara, konferencija i foruma, kao što je prisustvo izložbenim štandovima prilikom posebnih skupova iz oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti;
- e) zajedničke konsultacije i ekspertizu u organizaciji Potpisnica Memoranduma s ciljem da se, u okviru saradnje, promoviše i vrši razmjena iskustva iz okvira aktivnosti karakterističnih za oblast elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti;
- f) promovisanje konkurentnog ambijenta u oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti;
- g) sprečavanje aktivnosti čiji je predmet ili posljedica poremećaj ili ograničenje konkurencije u elektronskim komunikacijama i poštanskoj djelatnosti;
- h) jačanje institucionalnog kapaciteta Potpisnica Memoranduma;
- i) promovisanje tehničkih inovacija u oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti;
- j) saradnju sa drugim međunarodnim institucijama ili organizacijama na aktivnostima iz oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti;
- k) promovisanje zajedničkih ili regionalnih inicijativa u toj oblasti, a u okviru nadležnosti Potpisnica Memoranduma.

## Član 3 - Instrumenti saradnje

(1) Instrumenti saradnje među Potpisnicama Memoranduma biće kao što slijedi:

- a) razmjena svih javno dostupnih podataka i stručnih dokumenata koji nastanu kao rezultat njihovih aktivnosti;
- b) međusobno informisanje i, po potrebi, upućivanje pozivnica za međunarodne simpozijume i konferencije koje se organizuju pod njihovim pokroviteljstvom;
- c) organizovanje bilateralnih konsultacija na nivou menadžmenta i eksperata, kako bi se ispitali tehnički, pravni i drugi aspekti nacionalnih regulatornih aktivnosti;
- d) konsultacije između visokih zvaničnika iz Potpisnica Memoranduma da bi se razmotrio ovaj Memorandum, utvrdili prioriteti saradnje u njegovom okviru za sledeći period i, po potrebi, preduzele zajedničke aktivnosti i zauzeli zajednički stavovi na evropskim i drugim međunarodnim forumima i organizacijama vezanim za sektor elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti;
- e) učesće u aktivnostima regionalne radne grupe u oblasti elektronskih komunikacija – Regionalne radne grupe za Centralnu i Istočnu Evropu – uključujući i to da se, promovisanjem njenog imidža, daje podrška inicijativi ove vrste, koju je započela ili podržala jedna od Potpisnica Memoranduma; svaki regulatorni događaj u oblasti elektronskih komunikacija koji organizuje bilo koja Potpisnica Memoranduma uključuje sesiju posvećenu regionalnoj radnoj grupi – Regionalnoj radnoj grupi za Centralnu i Istočnu Evropu;
- f) podsticanje jačanja najbolje regulatorne prakse u sektoru elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti;
- g) drugi oblici saradnje koje dogovore Potpisnice Memoranduma, zasnovani na posebnim predlozima za saradnju, kao izraz buduće koordinirane zajedničke saradnje dviju Potpisnica Memoranduma.

(2) Potpisnice Memoranduma periodično razmatraju rezultate i svoju saradnju u okviru Memoranduma o razumijevanju. Po potrebi, Potpisnice Memoranduma razmatraju potrebu za poboljšanjem saradnje i daju odgovarajuće predloge za izmjenu okvira ovog Memoranduma o razumijevanju.

#### **Član 4 - Finansijska pitanja**

(1) Aktivnosti na saradnji koje se sprovode na osnovu ovog Memoranduma o razumijevanju podliježu raspoloživosti fondova i resursa Potpisnica Memoranduma.

(2) Svaka Potpisnica Memoranduma snosi troškove svojih aktivnosti sprovedenih prema ovom Memorandumu o razumijevanju.

(3) U slučajevima kada usvojene mjere za implementaciju ovog Memoranduma o razumijevanju mogu da nametnu finansijske ili pravne obaveze, prije usvajanja ovih mjera, Potpisnice Memoranduma zaključuju poseban sporazum, pod određenom rezervom po pitanju finansijskih pravila i propisa obje Potpisnice Memoranduma.

#### **Član 5- Pitanje povjerljivosti**

Informacije dobijene u međusobnoj saradnji ne smiju se otkrivati trećim stranama bez prethodne saglasnosti strane od koje one potiču.

## Član 6 - Rješavanja sporova

(1) Potpisnice Memoranduma su u obavezi da precizno i u dobroj vjeri poštuju odredbe ovog Memoranduma o razumijevanju.

(2) U slučaju bilo kakvog spora u vezi sa sprovođenjem odnosno tumačenjem ovog Memoranduma o razumijevanju, on će se rješavati na prijateljski način i to u najkraćem roku.

## Član 7 - Izmjene i dopune

(1) Uz saglasnost obje Potpisnice Memoranduma, izmjene i dopune se mogu unositi u ovaj Memorandum, što će se dokumentovati u vidu protokola;

(2) Dodatni akti pomenuti u stavu (1) zaključuju se u pisanoj formi i čine sastavni dio Memoranduma o razumijevanju, uz odgovarajuću primjenu odredbi iz člana 8.

## Član 8 - Završne odredbe

(1) Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu dolje navedenim datumom i svaka Potpisnica ga može raskinuti jedan (1) mjesec nakon prethodnog pismenog obavještenja upućenog drugoj Potpisnici Memoranduma.


(2) Ako se dostavi obavještenje o prestanku važenja Memoranduma, Potpisnice Memoranduma odmah preduzimaju mjere prekida zajedničkih aktivnosti, na fer način i bez odlaganja.

(3) Ni jedna odredba ovog Memoranduma o razumijevanju ne stvara obaveze koje pravno obavezuju bilo koju njegovu Potpisnicu, niti se tumači shodno odredbama međunarodnog prava, niti se njome stvaraju prava i obaveze koje podliježu međunarodnom pravu.

Ovaj Memorandum je potpisan u Bukureštu, dana 7. aprila 2016. godine u dva originalna primjerka na zvaničnim jezicima ovih zemalja – rumunskom i crnogorskom i engleskom, a svi tekstovi su jednako autentični. U slučaju da dođe do bilo kakvog odstupanja, za potrebe tumačenja ovog Memoranduma važi engleska verzija.

Za Nacionalno tijelo za upravljanje i  
regulaciju u oblasti komunikacija

Rumunije



Mr Marius Cătălin Marinescu  
Predsjednik

Za Agenciju za elektronske  
komunikacije i poštansku djelatnost  
Crne Gore



Dr Saleta Đurović  
Predsjednik Savjeta